

# L'IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número. .... 2 céntims.  
Fòra de Palma. .... 2 1/2.  
Números atrassats. .... 4.

## EN PEP Y EN SION.

—¿No'm dirás, Sion, quines hores dòrms? A mitja nit encara't sénten es veynats, dins es telessos, y abans de les quatre ja't tornan sentí donant cástich à sa llensadora.

—Ay Pep estimat! Per trèure ses vores bé à n'es jornal 'vuy en dia, que tot va cá, ménos sa ròba, se fa precis no tení mica de sòn.

—Tú déus texí encara axí còm texia ton avi, y no déus havé sortit tampoch des brinet y de sa llista de dos y dos.

—Jò no deix may ses carreres veyes per ses novelles.

—Tú ests molt fané, però pensas poch; y te perds per no seguí sa corrent del dia.

—Sa corrent del dia, que mos dú à pèdre?

—Sa corrent del dia y sa de sempre té dos tochs. Un cap à n'es Bé y s'altre cap à n'es Mal: y jò parl de sa primera qu'es sa que fá que ses còses vajan de bò à milló.

—Si jò la coneugués, no dich que no la seguís; però un no sab de que s'ha de fà el dia d'avuy. Allá ahont se pensa que no hey plou no s'hi pòt está de goteres.

—Y es téu atlòt que no t'ajuda?

—Es méu atlòt no va derrera essè texidó. S'ofici no li tira, y jò no li pòs llenegadisso perqu'heu sia.

—Y no diu quin ofici es que li agrada?

—Ofici? No'n vol cap, y jò que l'hey aplaudesch.

—Tú el criarás un perdut.

—Per ara estudia, y mentres tant, futx de fam y de feyna.

—Ja m'agrada qu'estudihi. Però per que s'estudi li sia de profit, ha de tení carrera ó industria triada, y ha de di que vol essè.

—Diu que vol essè metge, qu'es gent que se passetja; y no faltan may malalts.

—Sa carrera de metge es bona carreira, però s'es mesté tenirhi vocació, còm

Sonará cada dissipate, si té vent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant a dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

sa de capellá. Perque un metge que no té uy, en lloch d'adobá, mata.

—Jò li he cercat una botiga à Barcelona y allá afeytará tot lo dia, y sa casa y sa menjua no'm costarán rès.

—Jò crech que l'has errada.

—Es temps mos ho dirá.

—Lo que fará dins sa barbería es estudiá poch, aprende sa vida de malfané y quant serà metge que t'haurás gastat amb llibres, títols y altres arreus lo poch qu'has guanat texint de mòrt à mòrt, el tendrás per aquí sense malalts, anant de Son Mèllo à Son Catèllo y empagahintsé més y més cada dia de tení son pare texidó.

—Jò'n vetx d'altres que eran també fiys de menestrals y ara gastan pròrumbo.

—Mira, de cent metges qu'hey ha dins Ciutat, no més n'hi ha nou ó dèu que tengan visites abastament per viure. Ets altres noranta viuen del amor à Déu ó de l'aire del cèl.

—Sabs tú una carrera milló que aquesta y que cost manco?

—Y perque no'l fas texidó còm tú mateix, y axí tots dos vos podreu ajudá y ell trobará ja sa parròquia feta?

—Perque no'l vuy menstral. Es menestrals còm que sian carn del dimòni, y que tothom ne pòt fé pica de porch.

—Sabs que vas d'errat. Jò'n coneix qu'están pròu bé, que tothom los respecta y que se pòden riure de molts de señòs maldament los vejes sempre vestits amb un jaquet de llista.

—Tothom cerca millorá de fortuna y de posició, perque ningú vol essè manco qu'un altre avuy en dia.

—Y à ne qui dius tú essè manco qu'un altre? A no podé d'ú bònes levites ni aná à n'es café ó à n'es Teatro? ¡Veus còm tú no sabs distingí es camí que va al Bé des qui va al Mal! Ets homos d'aquest sigle per tot el mon son apreciats per ses séues obres y no p'és séu aná. A Mallorca estam carregats encara de manies, y mos creym qu'es benestà està allá ahont el mos pintan. Més has de sobre que no es tot ór lo que lluu. Veurás un señò que te pareixerá que no li manca rès y està carregat

de deutes. Trobarás un beninòni que tú, de llàstima, si t'estigués bé li farias llimosna, y aquest te podrà tapá d'unes. Lo mateix succeix amb ses carreres. Sa que manco se creuen, es sa de més profit, y sa que més planta fà sòl essè sa més dolenta. Ara jò no dich que en qualsevol carrera, per poch guany que tenga, no se puga fé rich aquell que per sa séua desgracia té bònes angles y sa conciència foradada.

—Es que jò crech qu'un que té una carrera ó un destino poch goñà molt sense ofendre à Déu ni à n'el proxim.

—Jò no t'ho néch. Pero tothom se creu qu'es fé feyna es deshonra; y tant sòls fent molta feyna es còm un homo pòt arreplegá qualche cosa. Creuen també molts que ningú es persona més que es qui fan de missés, de metges, de potecaris, ó aquells que son empleats des Govèrn. Ningú hey ha que diga: «Jò faré estudiá es méu fiy de fusté, de farré, de taverné, de confitó ó d'un altre carrera industrial ó ofici.

—No deyes suara que t'agradava qu'es méu fiy estudiás? Tú mateix te contradius sense temerten. Per darli ofici no importava qu'anás à escòla.

—Vat' aqui un altre èrró. No hey ha cap ofici que no vulga es séu estudi. Un manòbra y tot, per essè bòn manòbra ha de sobre lletgí y escriure y contes per apuntá es materials que duen y à dins es séu art ha de sobre altres rudiments de ciències més elevades. Per exemple, un farré necessita sobre un poch de mecànica, un poch de física, un poch de química, un poch de dibuix, un poch de contabilitat, y si no sab rès d'axò sempre serà un manyá, y no sortirà may de sa parada de ses sèbes.

—Per essè farré no dich que no sia veritat lo que dius, però per essè texidó, ni lletgí ha mesté.

—Un texidó necessita conexe sa mecànica, per millorá es séus telessos, necessita sa física y sa química per fé es fils de sa séua ròba bòns, iguals, blanchs y illustrosos ó donarlos colòs que sian hermosos y no pèrdin à sa bugada. Necesita còm es pá es dibuix per combiná sa trama y s'ordit de mòdo que li fassen

mòstres nòves y de mòda. Necessita sobre du bé es contes y altres còses que no me venen ara à sa memòria.

—Jò duch corant' àns dins s'ofici y may he hagut mesté rès de tot axò.

—Vat' aquí perque no dòrms.

—Es menestrals antichs sabian tant còm jò, y es séus gèneros feyan retxa ahontsevuya.

—Si. Quant à Mallorca hey havia Grèmis qu'enseñavan ses regles rutinaries des seu art y no donavan es títol de mestre més que à n'aquells que ja sabian aquestes retgles. Quant à n'el mon no havian adelantat tant ses ciències modernes, sobre tot sa Mecànica y sa Física y sa Química y es forastés en sabian manco que nòltros. ¿Però, ara? Ara tothom s'axéca mestre, sense sobre per ahont hey van. Ets estrangés fan còses més bònes y més barato que nòltros, perque ténen màquines y saben més; y nòltros per ferlos sa competència ha d'essè à fòrça de goñá poch y donà es gènero casi de franch. Còm ells saben més, mos trèuen sa carn de s'òlla dins tots ets mercats del mon y no parl d'aquells que per podé goñá més, adulteran es gènero y sa feyna y fan passat per llebre, perque à n'aquests que tiran pedres à ses séues teulades, es descrèdit prest los atura sa feyna y s'en van à fons dins pochs àns, quant pensavan ferse richs enganant al pròxim, sense pensá qu'avuy tothom té més uys qu'un còvo d'alatxa.

—Per bé que digues, jò m'estich amb ses méues, y no'm moch.

—Ydò, ja'n tornarém parlá més enuant. Dòrm poch y fé molta feyna. No surtes may de ca-téua per no pèdre cala, y veurás aquesta tossineta qu'has aplegada derrera es telessos, ahont te durà.

PEP D'AUBENA.

## DEVANT FÉSTES.

Nadal, Nadal s'acosta:  
Ja vetx per devés Plassa,  
Amb móch y còua estesa  
D'ets indiòts ses guardes.

Y vetx que à ses porcelles  
Les prenen per sa cama  
Y que tothom s'aboca  
A ses qu'estan més grasses.

Vetx ets atlòts que amb bullà  
Es séu *Betlèm* preparan,  
Y que es carrés s'embossan  
De gent tota afanada,

Que vehent que ja ses fèstes  
Al fi son arribades,  
Amb gòtx y cara alegre,  
—Nadal! Nadal! —s'esclama.

Jò sé que en aquests dies  
Es Tribunals se tancan,  
Y fins y tot es presos  
Per dins ses presons xalan:

Y perque un poch olvidin  
Sa mala sort que passan,  
Al manco, una visita  
Los fan es qui comandan.  
Per cantons y plassetes  
Jò vetx qu'hey pòsan taules  
De torrons y de coques  
Y pomes y castañes:  
Y ses confiteries  
Tentan la gent qui passa,  
Amb doloses golosies  
Y néules y tortades.  
Tothom, ydò, qu'olvidi  
Ofenses y venjances;  
Que venga aquell qui l'òdi  
Còntra de mí l'inflama,  
Y li daré per beure  
Bañalbufà amb grans tasses  
Tant plenes còni les vulga,  
Tant còm ne tenga ganas;  
Que venga; y nous y metles,  
Y néules ensucrades,  
Penjòys madurs y dolços  
Y gustoses patates,  
Amb còr y cara alegres  
Li daré amb abundància,  
Perque rencors y òdis  
Olivit de bona gana.  
Tothom que's devertesca  
Amb alegria y calma:  
Que ténga venturoses  
Ses fèstes qui s'arramban.  
Y ja que aquests son dies  
De gótx y de gaubansa,  
Passem los tots alegres,  
Y si convé, Déu fassa  
Que l'any qui vé, en tal dia,  
Tornem à dí, còm ara:  
—Salut y bònes fèstes,  
Lectors de L'IGNORANCIA!

RAMIONS.

## RAM DE GUVNA.

*TRACTAT dispòst y ordenat per un còck molt instruit en còses de paladá y ventrey.*

### PASTISSERIA. (\*)

#### ROSKILLES DE SINEU.

Primerament posarás per tres òus sis unses de sucre y un tirorit d'òli, y heu pastarás molt bé afegint hi farina fins que sa pasta sia fòrta. Farás ses rosquilles, les enfarinolarás per cada cara amb so call de ses mans, les deixarás reposar demunt unes tovayes, y dúles à còure.

Altra receta. Pren un panet y mitx de pasta bamba, una lliura de sucre blanch en pols y 12 òus llevantlos 8 blanachs. Tot axò heu pastarás dins un ribell amb una espátula y mesclant hi farina fins que estiga ben muntat y sa pasta sia

(\*) Còm s'arramban Fèstes y qui més y qui manco li pégaa à n'es dols, hem cregit qu'era hora d'insertar es capítols de sa *Pastisseria*. Per altre banda, còm nòltros avorrim es monopòlis y privilegis injustificats, hem volgut fé des domini públic es secrets que fins ara han guardat dins es convents. Ara, lector ignorant, no més has de procurar trèure ses mañes y teni bò amb qualche *Farinera*.

ferma. Llavò se fan ses rosquilles, les untes ses voreres d'òli y les enfornas.

### CUARTOS DE SANTA CLARA.

Per vuyt òus posarás sis unses de sucre y vuyt unses de farina d'amidó. Decantats es blanachs d'ets òus los batràs fins que fassin sabonera fòrta, després hey mesclarás es sucre y luego es vermeys, remanautho sempre, y s'amidó cernut. Fen *cuartos*, los ensucras y à n'es forn.

### MEDRITXOS DE SANT GERONI.

Posarás cinch òus y mitja lliura de sucre dins una ribella y los rebatrás fins y tant que fassa molta sabonera y muyanhi es dit trèga una veta que no deix. Tireu dins un perol à sa calentó y mesclahi tres unses d'amidó y tres de flò de farina. En essè ferma sa pasta, fé es medritxos, ensucralos y à n'es forn, però ran de sa boca.

### DOBLEGATS DE SANTA MAGDALENA.

Féta pasta bamba, en prens pastós y los allargs amb s'aprimadó còm que fé crespells. A cada doblegat hey pòses una cuyerada de seym, y el doblegues y l'aprimas per tres vegades, y a sa derrera hey pòses un sostre de pasta real y un de confitura, que romanguen entre mitx. Llavò felos ses puntes, y à n'es forn.

### COQUES AMB BOÑS.

Per un aumut de farina, sis unses de sucre y altres tantes d'òli. Fé tová sa pasta demunt ròba però descubèrta. En essè toves, felos tays amb unes tisores. Enfornales demunt papés, y ja estan lléstes.

(Continuarà.)

## MÀXIMES Y BONS MOTS.

A ses opinions de cada qual, los ne pren còm à n'es rellòiges: no n'hi ha dos que vajen ben iguals, y cadascú s'en vá amb ses séues.

Aquells qui no més pòden bravetjà des séus antepassats, son còm ses pataxes, que ténen tota sa sustancia devall terra.

S'únich secret que saben guardá bé de tot moltes dònes de *cèrta edat*, es es secret d'ets àns que ténen.

Per sobre ets àns que té una dòna, li demanarás à ella quants ne té; llavò heu demanarás à qualsevol amiga séua

de sa mateixa edat, y dividirás sa diferencia.

Hey ha novèl·les, poesies y altres composicions que no les pòden corregí amb sa ploma, sino amb sa botella de sa tinta.

Es Manaments de la Lley de Déu son dèu, p' ets homos; però per ses dònes no més son nou. Elles no ténen rès que veure amb so novè: *No desitjarás la muller de ton prohisme.*

¡Ja está ben posat el setè manament derrera el sisè! Per fòrça havian d'anà plegats, ja qu'un y altre vénen à essè allò que diuen, *carn y unglia*.

Tres desbarats, segons sa gent de l'altr'any:

*Aná per mar, poguent aná per terra.  
Cobrá doblés, sense contarlos.  
Y posarsé en camí, en dejú.*

Es talent de moltes personnes consisteix en sebre amagá que no'n ténen gens.

Un qui té poch crèdit, roman pòbre; y un qui'n té molt, perilla ferhi romandre molta gent.

Un homo se casa per *retirarse* del mon; y una dòna justament per *entrarhi*.

Un gelós casi sempre se sól topá amb una miqueta més de lo que cerca.

A moltes visites un homo les acompaña fins à sa pòrta y les mira devallà s'escala, no per altra cosa sino per assegurarsé de que s'en van.

## DÈCIMES GLOSADES.

Un ignorant lluchmajoré amich nòstro mos ha escrit dos mots de lletra fentmos à sebre qu'un glosadó camara da seu, d'aquella vila, havia glosat un d'ets Epigramas que publicarem no ha molt, y mos encarrega que malavetjem à posá demunt L' IGNORANCIA aquesta glosada, oferintmos que no será sa darrera que mos enviarà.

Baix de s'espressió gastada, y per fè content es nòstro amich, aquí la posam:

*Beata qu'es temps li passa  
Remugant d'altà amb altà,  
O de jove pecá massa,  
O ara ja no pòt pecá.*

Si en la séua juventut  
No servia es llum dret sa dòna,  
A certa edat es tan bona  
Cóm una cosa qui put.  
Jò m'hi som entretengut

A distingí aquixa rassa;  
Per axò estich entès massa  
Que no hay ha cap capellá  
Que pas gust de confessá  
*Beata qu'es temps li passa.*

A sa flòr de tènra edat  
Tot son flòchs y banderetes;  
Per amor ó per pessetes  
Comet algun atentat;  
Y en tení es cap xapat,  
Llavò se cerca esmená;  
La gent comènsa à xerrá  
Qu'un temps era presumida,  
Y ara se passa la vida  
*Remugant d'altà amb altà.*

Baix des confessionari  
S'está tot lo demati:  
L'endemà torna seguí  
En so mateix calendari.  
Amb una ròba ordinari  
Vestida de mala trassa,  
Tothom qui la veu qui passa  
No fa sino marmulá:  
*De véya no pòt pecá,  
O de jove pecá massa.*

Cóm s'ent sa missa primera,  
Ja s'axéca y se vesteix;  
Cap à l'Esglesia parteix  
Sense agraná sa carrera:  
Encara creu sa vayvera  
Poderho remediá;  
Ja més val qu'heu deix aná,  
Tan mateix creurá la gent  
Que té qualche impediment  
*O ara ja no pòt pecá.*

X. X.

Lluchmajor 6 Desembre 1880.

## XEREMIADES.

Avuy es es dia de la Mare de Déu de l' Esperansa.

¡Bòn titol es aquest! Totes ses Esperances y Esperansetes fan fèsta; y nòltros que vivim d'esperances los enviam es molts aùs de tot bon cò.

¿Y qui es que no té *esperances* dins ca-séua?

Uns esperan sa salut que los manca; altres esperan fé un casament ben aven-gut; altres esperan un parent qu'es à viatge; altres esperan una bona añada, y altres esperan trèure un prèmi de sa loteria gròssa.

Luego casi tots avuy feym fèsta. Visca la Mare de Déu de l' Esperansa per concedirmos à tots lo qu'esperam.

Dimars d'aquesta setmana se reuniren en es salon de l'Hospitalet d'es Capellans, una partida de señòs convocats amb objècte de formá una societat de protectòs d' es joves presos. Aquest *patronat* ja ha estona que s'instalá à varies ciutats des continent, y dona molts bons resultats.

A Palma, ahont se multiplican tant y

tant ses societats per fomentá interessos purament materials, ja era hora de que s'en vés organisá qualcuna amb so principal fi de moralisá es desgraciats que semblan esclaus des vici y de ses passions, essent més tòst víctimes de sa nostra pòca caritat.

Molt mos alegrarém de que ses personnes que pòden ajudá, ajudin à posá en planta tan bon pensament, y desd'ara, es seus dignes iniciados pòden contá amb sa pòbre ajuda de L' IGNORANCIA.

Sa Sala des Grèmi d'es Carnicés, era sa derrera que romanía à Palma y ara la tiran baix, després d'havé desfét es seu altà.

Mirau quines còses: ara à ses sales d' es cassinos (que vénen à essè es redòssos des Grèmis), en lloch de capella ó d'un altaret, hey sól havé un piano ó un tassé.

¡Y llavò dirán qu'es menestrals no han fét hora per llego, amb bònes costums!

Diumenge passat, es vespre, donáren una funció en es Teatro, d'aquelles que fan di à tota sa *cassola*: jaxò es axò!

Figurauvos qu'hey *sortiren*: un casadó, una véya, un pintó, un capitá valent, un caputxi, un'atllota enamorada, (ja's de rahó), son pare y sa mare, es cuñat pot sè, una companyia de soldats, un' altre de mònges, una mòrta dins un baul, (que resucitá devant es públich,) un cardenal, una sentenciada, y..... ¡Sixto V!

Hey hagué desafios à pistola y amb sabre, tres descárregues, un près que fugí y quatre ó cinch gats. Tot axò passava à Italia; emperò qui no'u creu no péca.

Sa péssa que donáren per remate, va essè de colò vert massa clá; y no era sa primera que mos ha regalat s' Empresa.

Veèm si serà cosa de que li recordem à s' Empresa aquell trosset de programa que dirigí à n'es públich, abans de obrí es teatro, que dèya que *se proposava no ofendre sa moral*.

¡Ejjem! Aquesta es sa primera amo-nestació.

Ses societats de comèrs, *Crédit y Canvi*, establexen sucursals à unes quantes viles.

Molts de pagesos que ténen negocis per Ciutat en quedarán afavorits.

Aquests dies passats tiravan per devall ses pòrtes de ses cases un fuy im-près que à devant diu: *La salvacion del alma viene de Dios*; y à s'altra plana: *Cánticos evangélicos*.

Es per demés advertí à n'es lectors catòlichs que axò es un mèdi de propa-

gá s'epidèmi protestant à dins Mallorca. A n'es qui d'axò se cuydan, el dimoni los s'en déu d'u veyent que à ses séues escoles no més hey ha es banchs, y que ningú compra ses Biblies bordes que sòlen vendre à un trast de plassa. Y per fé veure que no cobran es jornal en vā, ara fan romansos y los afican per devall ses pòrtes.

¡Es mentida que sa salvació de ses nòstres ànimes sia exclusivament càrrec de Déu! Si axò fos vè, de còp mos hauriam tirat tots à la vida vallaca, y còm tendriam el Cèl assegurat, es *Manaments* y ses *Obres de misericòrdia* serian lletra mòrtia. Déu diu: Ajudet y t'ajadaré, y també diu que sa fé sense bones obres no serveix de rès.

¡Alèrta! que aquestes fuyes conténen una doctrina falsa y oposada à s'única vertadera que mos predica la nòstra Santa Mare l'Iglésia catòlica.

Diuen que s'ha descubert un altre animaló à sa carn des porc, que fa tant de mal à ses criatures còm sa trichina.

Y nòltros deym, que si anam d'aquest modo, per menjà un bossí de cuixòt en tomàtiga, serà mesté fé antes testament y disposarsé à mori còm à bon cristià.

Dissapte passat, en es saló des Gòvern civil, se reuní sa Junta de Fires per ferse càrrec des programes mitx embastats que presentaren ses comissions.

Amb gran gust de tothom se va fé sobre que la cosa marxa, encara que despay.

S'època ficsada per celebrá dites fires, es à últims d'Agost.

Veurem, veurem.

Hem llegit à n'es diaris qu'es nòstro Ajuntament s'ha compromés à subvencioná ses Fires de l'añy qui vé, amb *cinchcents duros*. Per un que maldament vulga no pòt pagá cinchcents milèssimes, no's cap gran promesa. Nòltros hauriam oferit el doble.... à pagá en porè.

Dia 2 de Jané comensarán ses *Escòles de Comèrs* qu'estableix sa nòva Sociedad *La Tertulia*, à sa casa número 4 d'es carré d'En Danús, es vespres y per prèus molt mòdichs.

Vengan enseñances à betzef, que bé se necessitan à sa nòstra terra d'ignorants.

Es nou Gefe Econòmic, Sr. Gonzalez Salazar, mos ha escrita una carta molt atenta, oferintsé en tot y per tot à L'IGNORANCIA.

Li agrahim aquesta atenció, y per

part nòstra, mos té à ses séues ordes, en quesuya siem bons.

Diuen que per dins La Sala se rumia, (ja que ténen doblés de més), sobre si enretjolarán la Rambla. Aquesta propòsicio suposam que l'haurá feta sa fàbrica de mosaic Nolla de València. A nòltros mos pareix molt bòna idèa.

Aquests dies, sa policia ha afinat un estornell que gratava ses butxaques à n'es beneysts, fent d'*endevinadero*; y li ha posat ses mans demunt.

Lo que contan d'aquest assunto alguns diaris, demostra pròu y massa que L'IGNORANCIA encara té que fé, amb molta de gent babaya y xeuba.

Qualcú projècta un *tram-via* de Ciutat à Portopí.

Suposam que déu essè per má, à fi de no havé d'aplaná es capamunts y capavalls de Santa Catalina, des Corp-marí y del Terreno.

## COVERBOS.

Un pagès santañiné vengué per primera vegada à Ciutat, y trescant carrés amb tanta boca badada, s'aturá devant es Banch Balear, obra mestra de s'inolvidable Miquel Rigo.

—¡Vaja un *casat* hermos! (exclamá es pagès;) ¡mirau qu'en déu havé costades de pessetes! ¡Y que déu essè fét aquí mateix, ó à fòra-Mallorca?

—Un mòro *fadri* deya à un cristià casat:

—Es méu Emperadó m'ha regalat una dòna des seu *Harem*, perque à *Marruecos* còm son mòros, naturalment no donan creus còm à Espanya.

—Foy, foy! (va exclamá es cristià,) i encara tròbes que no t'ha dat bona creu?

Un artillé à ne qui una bala de canó li havia llevat ses dues cames, deya:

—En mitx de tot, axí mateix he tengut sort.

—Per qué? (li preguntava es metge que'l curava.)

—Perque l'añy qui vé, estich segú de no tení sedes à n'es pèus.

—Mon pare, (deya un pageset,) mon pare, he sembrada una patata en es corral, y may diríau qu'es sortit!

—¡Qu'ha d'havé sortit! una patatera.

—¡Ca! no: es sortit es porc de s'assoll, ha grufat, y la s'ha menjada!

## PORROS-FUYES.

### SOLUCIONS À LO DES NÚMERO PASSAT.

**GEROGLIFICH.** —Tants de caps, tants de barrets.  
**SEMLANSES.** —1. En que té angles.

2. En que té ses mans forades.

3. En qu'hey ha caseses.

**TRIÀNGUL.** —Tomasa-Tomas-Toma-Tom-To-T  
**PROBLEMA.** —Los còren rendre, part à 7 per un doble, y part à 3 dobles cada un, y cadascuna va entreigà 10 dobles à sa madastre.

**ENDEVINAYA.** —S'esperit de ci.

**LES HAN ENDEVINADES:**

Totes: —Pep Blat y Quibuscumque.

Sèt: —Un Inquiero, Un Sabaté en dilluns, Còp-

Piu y Voraciva.

Quatre: —Nadal.

Y tres no més: —Un Escolà, Francinayna y

Un Missatge d'Ausabia.

### GEROGLIFICH.

: Diumenge D Felip Neri



: : FEBRÈ Dtot L 1880

FARINETA.

### SEMLANSES.

1. ¿En que s'assembla la mar à un ase?

2. ¿Y un mut à n'es telègrafo?

3. ¿Y es poetes à n'es canonges?

4. ¿Y una rata piñada à un frac?

RAMIONS.

### TRIANGUL DE PARAULES.

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1.ª retxa, lo que té qualsevol casa; sa 2.ª, lo qu'es es méu vé; sa 3.ª, un present de verb mallorquí; sa 4.ª, lo que tothom ha mesté, y sa 5.ª, una lletra.

BÚ-BÚ.

### FUGA DE CONSONANTS.

.O .E.I. .A.. .O .E.I. .A.

X.

### CAVILACIÓ.

#### CREUS.

Amb ses lletres d'aquesta paraula, compòndre es nom d'un ofici.

UN ASPIRANT À BATXILLÈ.

### PREGUNTA.

¿Quina es aquella Santa, que es mòrtia y no es en el cèl, y cad'añy ne fan fèsta?

UN ESCOLÀ.

### ENDEVINAYA.

Si pretén que de tot sab,  
No'm diria, Don Climent,  
Quin es aquell ser vivent  
Que té sa coua en es cap?

COVADONGA.

(Ses solucions dissapte qui té si som cius.)

18 DECEMBRE DE 1880.

Estampa den Pere J. Gelabert.